



Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,  
Motlatsatonakgolo ya  
Thutotheo

Mo dingwageng tse tsa Kamogelo (Mophato R) Dibukatiro tsa Rainbow di bopa karolo ya togamaano ya Lefapha la Thutotheo ya go rotloetsa tiragatso ya sekolo ya bana ba Aforikaborwa. Ditlhotlhomisi di supa gore ngwaga mongwe le mongwe o bana ba fiwang ditirwana tse di ba rotloetsang e bile di ba tlhotlheletsa pele ba ya kwa Mophatong wa 1. ba dira botoka mo dithutong tsa dingwaga tse di latelang – ke gore, mo dikolong tsa bona tsa paraemari le tsa sekontari. Ke ka moo go gatelelwang thuto ya Mophato wa R jaana.



Kharikhulamo ya Seemo sa Motheo e batla gore barutwana ba Mophato wa R ba fiwe tšhono ya go godisa bokgoni jwa bona jwa pele ga go buisa, pele ga go kwala le pele ga matesisi le go tlhalosa bokgoni jo ba tlaa bo tlhokang gore ba nne le motheo o o tsepameng wa thuto gore go tle go nne bonolo mo go bona go ithuta mo Mophatong wa 1 le mo go e latelang.

Ka jalo, dibukatiro tsa Mophato wa R di ikaeletse go thusa bana mo go godiseng bokgoni jo le mareo a tshimologo a botlhokwa a ba tlaa a tlhokang go bopa motheo o o tsepameng wa go ithuta. Di tletse ka ditšhono tse di ka thusang bana go godisa le go ikatisa tebang le bokgoni jo bo tlaa ba baakanyetsang sekolo se se tlhwaafetseng.

Pele bana ba ithuta go buisa ka tlhwaafalo ba tshwanetse go itse go tshwara buka le go phutholola ditsebe tsa yona, le go tlhaloganya gore dibuka di bereka jang le gore di dirisiwa jang. Ba tshwanetse go tlhaloganya kgolagano fa gare ga mafoko le ditshwantsho tse di mo bukeng le go lemoga gore mafoko a a mo tsebeng a bopiwa ke medumo le gore a na le bokao. Fela jalo, pele bana ba ithuta go kwala, ba tshwanetse go tlhabolola tiriso ya dirwe tsa mmele, go ikatisa go bopa dibopego mme morago ba tswela pele go bopa ditlhaka. Tse ke jona bokgoni jo dibukatiro tse di ikaletseng go bo godisa le go bo tlhabolola.

Re a itse gore bana botlhe ga ba ithute ka lebelo le le tshwanang, mme dibukatiro tsa Mophato wa R di kgontsha barutabana go bereka go ya ka lebelo la morutwana mongwe le mongwe, mme fa go tlhokega morutabana a ka boela morago a bo a ya kwa pele mo bukeng go tsamaelana le kgolo ya ngwana. Ditirwana di tlaa thusa barutabana go lemoga makoa a bana ba nang le ona gore makoa a a baakanyetsang pele ngwana a simolola sekolo se se tlhwaafetseng.

Dibukatiro di tsolotanya thuto ya Puo, Matesisi le Bokgoni jwa Botshelo go ya ka merero e le 20 di dirisa boithabiso le mekgwa e e jesang monate go ngoka maikutlo le theetso ya barutwana. Re solofela gore barutwana ba gago ba tlaa itumelela go dira ditirwana tsa dibukatiro tse fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana wa bona o tlaa abelana kgotsa wa thusana le bona mo boithabisong jwa bona.



Aa Bb Cc Dd Ee Ff  
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm  
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt  
Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SETSWANA HOME LANGUAGE  
GRADE R – BOOK 3  
TERM 3  
ISBN 978-1-4315-0718-4  
THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.



ISBN 978-1-920458-05-8



E tlhabolotswe e  
bile e tsamaelana  
le CAPS

# Mophato R BUKATIRO 3



Leina:

Tlelase:



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SETSWANA BUKATIRO

Buka

3

Kgweditshano 3

A re opeleng

Alefabete




Nkosi sikelel' iAfrika  
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,  
Yizwa imithandazo yethu,  
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,  
O fedise dintwa le matshwenyeho,  
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,  
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,  
Uit die diepte van ons see,  
Oor ons ewige gebergtes,  
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,  
And united we shall stand,  
Let us live and strive for freedom,  
In South Africa our land.



Aa Bb Cc Dd Ee


Ff Gg Hh Ii Jj Kk

Ll Mm Nn Oo Pp

Qq Rr Ss Tt Uu

Vv Ww Xx Yy Zz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



# Mophato **R**

## GOLAGANTSWE


- Puogae
- Matesisi
- Bokgoni jwa Botshelo



|   |                                     |    |
|---|-------------------------------------|----|
| 1 | Dipalangwa .....                    | 2  |
| 2 | Ditiro tse batho ba di dirang ..... | 12 |
| 3 | Metsi .....                         | 22 |
| 4 | Mo polaseng .....                   | 32 |
| 5 | Tikologo e e itekanetseng .....     | 42 |



Ditaelo tsa mesego di kwa morago ga buka.



Buka e, ke ya ga:

SETSWANA


Buka

3

Kgweditsharo 3



# Dipalangwa





### A re direng




Sekeletsa ditshwantsho tsa mmala o o nepagetseng.

 Ke dipalangwa dife tse di tsamayang mo lefatsheng?

 Ke dife tse di tsamayang mo metsing?

 Ke dife tse di fofang mo moweng?

Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng.



### A re bueng


Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

O bona mefuta e e farologaneng e le mekae ya dipalangwa?

Ke bana ba bakae ba ba kgabaganyang mo bokgabaganyong jwa pitse e tilodi?

O dirisa sepalangwa sefe go tla sekolong?

Ke bana ba bakae mo phaposing ya gago ba ba tlang sekolong ka maoto?






A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha ka moo o yang kwa sekolong ka teng.



Ke ya kwa sekolong ka:





Leina la me ke:




A re buiseng


Lebelela ditshwantsho ka kelotlhoko mme morago o tlotlele tsala ya gago gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe. Morago o akanye ka ga gore go tlaa latela eng mme o thale setshwantsho sa bofelo.

Ntšwa ya ga Nomsa le yona e batla go ya kwa sekolong mme e mo sala morago.


1



2



3



4







n



Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **n** o bo o reetsa modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



noga



nama




naga



le nong



nako




noka

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara go supa tiro e ntle.




Leina la me ke:






A re baleng


Lebelela setshwantsho mme o bone gore go na le difofane, dikoloi, dillori, dithuuthuu le dibese di le kae. Morago o gatise palo e e nepagetseng fa thoko ga setshwantsho.



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5





1 2 3 4 5



A re direng


Fetsa go thala bese mme morago o e tshase.



Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara go supa tiro e ntle.



Leina la me ke:









A re bueng

Lebelele ditshwantsho mme o bue gore o bona eng.  
Diboego tse tsa dipalangwa di fetogile jang go tswa  
bogologolong?

Ke dikoloi dife tse di dirisiwang mo lefatsheng, mo metsing le  
mo moweng?


Ke dibopego dife tsa dipalangwa tse di nang le maotwana?  
Gatisa o bo tshasa maotwana.







# Ditiro tse batho ba di dirang



batimamolelo



mokgweetsi wa  
thekesi



ngaka le mooki



makheneke

Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng.



A re bueng

Lebelela setshwantsho se segolo mme o batle batho botlhe ba ba re thusang. Bua gore ba dira eng go re thusa. O kgona go kgabaganya tsela fa kae? O kgona go bona dikoloi dife mo setshwantshong se?

badiri ba mo tseleng

2.1



A re direng

Lebelele ditshwantsho mme o bue gore o bona eng.

Morago o thale mola go bontsha gore motho o itekanetse.

Morago o thale mola go bontsha gore motho mongwe le mongwe o dira eng.

Batho ba ba re thusa jang?






A re bueng

Ke ofe wa batho ba, yo o berekang ka

- dipalangwa?
- dikago le go di baakanya?
- yo o re tsholang re itekanetse?
- yo o berekang ka dijo?

## Dipalangwa



## Ditirelo



## Boitekanelo




## Dijo



Kwala leina la gago mme morago o ineye naleli ka ntlha ya tiro e ntle.



Leina la me ke:





s



selepe




sejana



sepepe

a



apole



panana



bana

t



tonki



terena




tamati

i



tlhap...




tonk...



inama

p



podi



pane




pene



## A re buiseng

Lebelela ditshwantsho tse di mo kholomong ya ntlha mme o tlotlele tsala ya gago gore bothata ke eng mo go nngwe le nngwe.  
Morago o thale mola go bontsha gore ke mang yo o ka thusang batho ka bothata bongwe le bongwe jo bo mo setshwantshong sengwe le sengwe.








A re baleng

Tshwaya diboloko tse di nang le dilwana di le 6.


|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Ikatise go kwala palo 6.





Leina la me ke:



A re direng Opela mafoko a diatla.




ngaka




nga ka

rapolasa




rapo lasa



emelense







e me le n se



moagi





mo a gi

mapentane








ma pe n ta ne





A re kwaleng

# m



**m**ašwi

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **m** o bo o reetsa modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



mosadi



metsi



mokoro



motho



mašwi




morula

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara sa tiro e ntle.



Leina la me ke:






# Metsi



## A re bueng






Ke diphologolo dife tse di nngang mo metsing?  
 Ke dipalangwa dife tsa metsi tse o kgonang go di bona?  
 Bana ba dirisa eng go kokobala mo godimo ga metsi?  
 Ke dilo dife tse o di itseng tse di kgonang go kokobala mo godimo ga metsi?  
 Ke dilo tsa mofuta ofe tse di sa kgoneng go kokobala mo godimo ga metsi?


Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng.



A re direng


Dirisa ditikara tsa gago go kgomaretsa masea fa thoko ga bommaabona.





A re kwaleng


Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng. Morago o bue gore a selo se a nwela kgotsa se a okobala.





A re direng

Thala setshwantsho sa gago o thuma, o tlhapa, o kgweetsa mokoro kgotsa o iketlile mo metsing kgotsa gaufi le metsi.






Leina la me ke:



A re buiseng

Ke diphologolo dife mo go tse, tse di kgonang go thuma le tse di kgonang go fofa. Kgomaretsa ditikara go bontsha diphologolo tse di kgonang go thuma metsing le tse di kgonang go fofa mo lefaufaug.




Sala dipalo morago go tloga ka 1-10 mme o thuse mothobunyedi kana mothumi go bona letlotlo.







A re kwaleng

# d




deseke

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago  
mme morago ka phensele.  
Simolola mo leronthoronthong.




Gatisa tlhaka.





A re kwaleng


Tlatsa tlhaka **d** o bo o reetsa modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



po di




le di



pi di ipidi

2

pe di




lego di imo

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara sa tiro e ntle.













Leina la me ke:





A re baleng

Mo moleng mongwe le mongwe, thala X mo lebokosong le le nang le palo e nnyane ya dilwana.






A re baleng





Tshwaya jeke e e  
dutang maswi a  
mantsinyana.



Tshwaya kopi e  
e dutang tee e  
ntsinyana.



Tshwaya lebotlolo  
le le dutang oli e  
nnyane.



Tshasa mabotlolo a gore o a tlatse.




tletse

gatlhere

lolea



# Mo polaseng



Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng.



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o bona eng.  
A o setse o kile wa ya kwa polaseng?  
Ke maungo afe a o kgonang go a bona mo setshwantshong?  
Ke merogo efe e o kgonang go e bona mo setshwantshong?  
A o jwala merogo kwa gae?  
Ngwana mongwe le mongwe o dira eng?



A re direng

Dirisa ditikara go feleletsa paterone.



|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|





A re direng

Kgomaretsa maungo le merogo mo kholomong e e nepagetseng. Bua ka ga ka moo maungo le merogo mengwe e latswegang ka teng le ka moo e utlwalang ka teng. Bua maina a yona mme opele moribo (khabetšhe) matsogo.

Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng.

## maungo




apole



namune



terebe



panana



phaeneapole



piere




phoophoo



perekisi

## merogo



dinawa




khabetšhe




dinawa



sepinatšhe



tapole



digwete



mmidi














lephutshe




A re baleng

Bala maungo a le merogo e mme morago o gatise palo e nepagetseng.





# Temothuo



Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng.







Lebelela setshwantsho. O bona eng?  
 Batho ba dira eng?  
 Ke dikuno dife tse re di bonang go tswa mo polaseng e?  
 Re bona mašwi go tswa kae?  
 Ke dijo dife tse dingwe tse re di bonang go tswa mo mašwing?  
 Re bona wulu go tswa kae?  
 Re bona mae go tswa kae?  
 Re bona tswina go tswa kae?



A re buiseng


Thala mola go bontsha se re se bonang go tswa mo diphologolong tse.






A re baleng

Thusa rapolasa go bala diphologolo tsa gagwe.




+




=


3




+




=




+




=



+



=



Leina la me ke:





A re kwaleng


# g



Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago ka phensele. Simolola mo maronthoronthong.




Gatisa tlhaka.






A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **g** o bo o reetsa modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



legano




legodimo




garawe



legotlo



mogala




legong

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara go bontsha tiro e ntle.



Leina la me ke:





# Tikologo e e itekanetseng



Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng.



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme morago o bue ka ga botlhokwa jwa tikologo e e phepa.  
Bana ba dira eng go phepafatsa lepatlelo kana lebala?  
Re ka dirisa dithini le dipampiri tse dikgologolo jang?



A re direng


Ke mefuta efe ya didirwa tse o ka di dirang ka polasetiki kgotsa pampiri kgologolo? Dirisa ditikara go bontsha ka moo o ka kgonang go tlhaola pampiri, polasetiki le galase e kgologolo go ya ka meteme kgotsa dikgamelo tsa matlakala gore di dirisiwe sešwa ka teng.

Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng.


## galase



## pampiri



## polasetiki





A re baleng

Tshasa dikhutlotharo di le 7 mme o gatise palo.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Tshasa dikwere di le 7 mme o gatise palo.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Tshasa didiko kana disekele di le 7 mme o gatise palo.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 Ikatise go kwala palo e 7.







A re kwaleng




opa

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago.  
Simolola mo maronthoronthong.



Gatisa tlhaka.






A re kwalleng

Tlatsa tlhaka o mme o reetse modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



k o pi



p o di




t o nki



b o l o



h o k o




sek o l o

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara sa tiro e ntle.







Leina la me ke:





A re bueng

Lebelele ditshwantsho mme o bue gore go diragala eng mariga.  
 O dira eng go nna o le bothitho mariga?  
 Dijwalo di amega jang?  
 Diphologolo tsona di amega jang?  
 Re ja eng, re tshameka eng e bile re apara eng mariga?





A re direng

Tshasa setshwantsho se.  
O itse jang gore ke letsatsi la mariga?






A re baleng

Gatisa palo.

Morago o tshasa palo e e nepagetseng ya dilwana mo moleng mongwe le mongwe.


1




2



3




4



5



6



7





A re baleng

Sega dikarata tse mo meleng ya maronthorontho mme morago o bone gore a o ka kgona go nyalanya setshwantsho le dipalo tse di nepagetseng.

Ela tlhoko gore dikarata tse di kgona go tlhanolega.



|  |                               |  |                                 |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | <p>1</p> <p>●</p>             |  | <p>2</p> <p>● ●</p>             |
|  | <p>3</p> <p>● ● ●</p>         |  | <p>4</p> <p>● ● ● ●</p>         |
|  | <p>5</p> <p>● ● ● ● ●</p>     |  | <p>6</p> <p>● ● ● ● ● ●</p>     |
|  | <p>7</p> <p>● ● ● ● ● ● ●</p> |  | <p>8</p> <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p> |




A re direng

Sega dikarata tse mo meleng e mentsho mme morago o nyalanye tlhaka le setshwantsho se se nepagetseng.



Ela tlhoko gore dikarata tse di kgona go tlhanolega.

a




apole

n



noko

p



podu

m



monna

o




bolo

d



deseke

t



tapole

s




setulo




A re baleng


Thusa motlhokomedi wa diphologolo go bala diphologolo.




+




=




+




=




+





=




+




=



+



=





# Mesego (tse di se segeletsweng)



## Motshameko wa Kgakologelo:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho. Tlhakatlhakanya dikarata mme o di pake mo godimo ga tafole o di ribegile. Jaanong ribogolola dikarata di le pedi ka nako e le nngwe. Fa di nyalana o ka nna wa di baya fa thoko. Bona gore ke mang yo o tlaa fetsang go paka dikarata tsotlhe la ntlha. Dirisa dikarata tsa gago tsa kgakologelo mme o tshameke motshameko wa go thiphola (snap) le tsala ya gago.




## Dikarata tsa tatelano:

Di beye ka tatelano e e nepagetseng mme morago o tlotle kgang ya gore go diragala eng mo tatelanong nngwe le nngwe.

## Buka ya go buisa:

Sala ditaelo morago mme o o bo o dira buka e ya mesego kana tse di segeletsweng. Tsamaya le yona kwa gae mme o e buisetse ditsala le balelapa la gago.













A re direng


Sega tsebe mo moleng o o maronthorontho mme morago o kgomaretse tsebe mo sephuthelong se se kwa morago go dira kgetsana. Tsenya tse-di-segeletsweng mo kgetsaneng e gore di se ka tsa latlhega.

TSE DI SEGETSWENG TSA ME











Diphologolo di batla go ja dijwalo.

4




Ka bonako ditamati di dikgolo e bile di dikhibidu.

5



Re na le merogo e mentsi e re ka e rekisang kwa mmarakeng.

8



Re jwala peo

Nomsa le Ati ba bereka letsatsi le letsatsi mo tshingwaneng ya merogo.

1



Ke tlaa ja tamati ka nako ya dijotshegare.

6




Nomsa o nosetsa dijwalo.

3

Ka bonako re tlaa bo re na le ditamati go ja.













2




Mongwe le mongwe o ne a tla go bona tshingwana.

7







4 Sara o tshwanetse go nna mo bolaong. O a fisa.



5 Sara o tshwerwe ke mmokwane. O na le dipadi tse dintsi.



8 Sara o fodile. A ka nna a boela kwa sekolong. Jaanong a ka nna a tshameka le ditsala tsa gagwe.



**Go etela ngaka**




1




Sara o ya kwa ngakeng. Ngaka  
e re Sara o tshwanetse go nna  
kwa gae.

6



Sara o na le thempereišhara.  
O lwala thata go ka ya kwa  
sekolong.

3



Sara o lwala thata go ka ja  
sefitlholo sa gagwe.

2



Sara o nwa melemo ya gago.

7